

L' IGNORANCIA

REVISTA CRÓNICA

ORGÀ Y XEREMIES DE VARIES SOCIETATS DE MALLORQUINS.

A Palma, cada número.....	0'05	cèn. ^o pta.
A domicili. Es trimestre.....	0'65	"
Un any.....	2'60	"
Per dotzenes.....	0'45	"
Núm. atrassats des 2.º tom.....	0'06	"
Id. id. des 1.º tom.....	0'07	"

SONARÁ CADA DISSAPTE COM HA SONAT FINS ARA
SI TÉ VENT Á SA FLAUTA.

ADMINISTRACIÓ: CADENA DE CORT, N.º 11.

Fòra Palma. Dins Mallorca.	(3 mesos....	0'85
1 any.....	3'25	
Dins Espanya....	(3 mesos....	1'00
1 any.....	3'50	
A Ultramar y s'Estrangè....	(3 mesos....	1'50
1 any.....	5'00	

ES NOSTRO GRAVAT.

Es Monument número 2 de sa Plassa d'es Mercat, va avuy mapat à ses columnes d'es nòstro periòdich. Tots aquells que no couegau lo qu'es Art, que'l se mirin bé, y qu'estodihin, y qu'hey vajin à contemplarló so-vintet; però que procurin abans essè sords de nàs.

Els nòstros lectòs mos dispen-saran que no los donèm còpies d'els Monuments números 3, 4 y 5 del mateix Mercat, ni del Monument número 6 que s'està rematant aquests dies y que no sabèm encara perqu'ha de serví.

UNA CONVÈRSA

Sa causa des mals qu'hey ha
Es que ningú vol llaurá
A n'el jou del seu estat.
(Vicèns de Son Garbata.)



—Bònes tardes tenga, señó Vi-carí.

—Ola, bòna gent: ¿vòltros sou En Batista y el Sen Corem?

—¿Ydò? mos ne venim d'apolitxoná un cortonet de viña qu'hem feta en-guañy.

—¿També feys viña vos?

—Y meèm; qui té viña, té doblés.

—Deu fassa, ydò, qu'hey tengueu bòns esplets.

—Amèn; axò es qu'hem mesté. ¿Y vostè que vé de donà quatre passes?

—Sa volteta de cada dia.

—Y se sèrva fòrt encara, vostè.

—Gracies à Deu, passám, passám.... però, ja tornám véys.

—¿Quina casta de torná véys!.. y en-cara se destira d'uns sermons!...

—Qu'alsan terreta.

—Ja'u sou, el Sen Corem!

—Vostè es ben el dianxa per donà lleña. ¡Jesús, diumenge!

—¿Qu'hey erau?

—Si fà: ja s'en dugueren una bòna pallissa, ja, aquells que no vòlen estát subjectes à n'els superiòs, aquells que no vòlen dur jou de ningú.

—¿Que no trobau que tenia rahò?

—Que li pegava per demunt ses es-palles: y si ja no hey ha pañy qui serví romana que trèga Tothòm vòl sèbre, y vòl sèbre, y no saben rès.

marxás tot corrent.

—Caspi, caspi, señó Vicari; vostè los ho acora tay de mànech.

—Les xapa d'en mitx en mitx.

—Dich lo qu'hey ha.

—Y es la pura veritat.

—¡Oh! que m'agradaria que vostè hey fos devegades à qualque tay de jor-nalés que n'hi ha qu'heu sólen mótre à n'axò y eu diuen d'herègies.

—A n' es sermó los heu d'en-vià à n'aquests.

—¿A n' es sermó? Y si no hey creuen en sermons.

—Es que son uns repròpis.

—Voldrà que topàssen amb mí, aquests revetlers.

—Ja trobarian sa sabata de son peu!

—Jò vos ho assegú. Se recòrda, señó Vicari d'aquell any que li segàrem sa cortarada de Son Biulaygo, y hey havia aquells dos....

—Si que tens rahò, Batista. En Síon Pala-vergués y En Pèp Penèl-lo.

—¿Quines dues unetes! ¡Si que hey petrenen de cames primes aquests dos.

—No, ydò, los baguesseu vists el Sen Corem, fè sa farina blana, quant sentiren el señó Vicari.

—Ell va essè un pas aquell! jò el capvespre passetjant hey vaitx arribá y los me tròb que comensavan sa fumadà y duyan convèrsa moguda.

—Ell tot lo dia mos havíen predicats.

—¿Y que deyan?

—¿Qu' havíen de dí! qu'es pòbre no estaria bé mentres no anàs molt à n'es cassinos ahont tractaria amb altre gent que sab d'els llims de les olles y sem-pre aprènen qualche cosa per sèbre mi-llo fè son cap envant: y qu'els pòbres serían uns tudòsses, uns tròssos de fust en no sèbre lletra y lletgí diaris que contan ses còses que passan y un sem-pre aprèn llum de na Pintora.

—¿Y tú que los deyes?

—Qu'anavan calsats per aygo: però quant vaitx veure el señó Vicari es méu còr s'axamplà.

—Es vè: perque may hey havia ha-guda tanta bravetjera còm ara.

—Ni tanta toxarrudesa; y porèm pas-sá es ram per tot. Un beròy que no sab ahont té sa mà dreta, avuy en dia se posará à discutí sobre punts qu'els hòmos que s'hàn cremades ses cèyes es-todiант se pòsan bé amb Deu abans d'empenderlòs; un esturment de buf que no té tòch ni sò se posará à criticá al Papa mateix, sens deixar lí part sana, sobre si havia de fé axò ó allò altre; un estrímbol que no val ses payes d'allà ahont jau, pretendrà essè tan respeta-blle còm s'hòmo més famós de dalt la terra; un pifolé que no ha sabut guardá un cèntim may y que per mal curós dins ca-séua no hey ha més que misèria, assucsuaxí vos arreglarà l'Espanya diguent còm ho havian de fé perque

—Ell saben, el Señ Corem, que n'hi va havé d'esclips y esclòps: perqne quant vaitx está entès de lo que s'embolicavan, vaitx dí: Però, ¡criatures de Deu! ¿qui vos ha aficat axò dins sa clòsca? ¿que vòl dí es pòbre havé d'anà à n'es cassinos per tractá amb altre gent? ¿Y no val més que s'hòmo quant se retira de sa feyna pas la Corona y sop amb sa dòna y amb sos infants y s'en vaja à jaure? ¿No val més que guard ca séua y que repòs de sa fatiga del dia per l'endemà trobarsè fresch y fort? ¿Que vòl dí haversèn d'anà à n'es cassino?.... già gastarhí es quatre doblerets que guañó amb sa suhò des front perqu' hey goix un malfenerando que viu esquena dreta amb quatre botelles y quatre tasses, y quatre jòchs de cartes y un pòch de ví batiat y aygordent esbravajada? ¿Vòl dí s'en ha d'anà à sèure à n'aquelles cadires tan señoríoles, en aquells sofans tan encoxinals per llavònse tornarsèn à ca-séua, y trobarsè amb quatre cadires que s'engronsan còm unes enganadores d'esfondrades qu'estan y amb un parey de banchs més rostils qu'una pedra? ¿Vòl dí ha d'entrà dins aquelles sales tan regordades y amb vidrieres per tot, per després entrà dins ca-séua y veurersè dins una barraca amb una truginada que claretja, amb ses pòrtes plenes de retxilleres y tot una tiraña que gèla fins es molles d'els òssos? ¿Vòl dí s'ha d'assèure à n'aquelles taules tan ben fètes y tení un criat que'l serveva, que li duga lo que deman, y à ca-séua no hey ha més qu'una tauleta just-y-fet uns cascavells de tant que balderetja, y gracies à Deu si té concèrt per posarhí demunt? ¿S' en ha d'anà à n'es cassinos à tractá amb altre gent, per lo regulà, renouera y qu'aparenta anà devirida y que móuen bulla y lulèa, si sa dòna está à ses tres pedretes amb un infant qui plora, s'altre que demana pá y ella tota soleta amb sa somada des casà demunt? ¿Es lley qu'un s'haja de devertí y anà al ayre y s'altre s'en haja de dú totes ses sembatudes? Y sobre tot: ¿que vos creys que resulta d'un pòbre anarsèn à n'es cassino y trobarsè tan ben tractat còm un seño y llavònse en tornà à ca-séua veurersè dins sa misèria? ¿Sabeu que resulta? Que s'hòmo comènsa à pèdre sa conformansa; sa peresa el prén; no fa feyna amb gust; es bon tracto des cassino y sa misèria de ca-séua el desesperan; s'enveja à n'els richs li entra y los còbra ódi y rencó y s'avorreix y... bona nit alegría; y bona nit, pau de còr; y bona nit, temor de Deu; y, bona nit, esperansa amb el Cèl; y bona nit, tot: ó bé, tot nó, perque s'avorriment, es mal-està y sa malicia el se fan séu; y no vos estrañe si aquell hòmo à les hòres comè qualsevòl crim, fa qualsevòl desbarat..... D'aquí surten tants de lladres, d'aquí tants de perduts, d'aquí tantes estafetes que no fan petjada bona; d'aquí tants de matrimò-

nis desavenguts y esbordellats, d'aquí tants de jugadós, d'aquí totes aquestes còses que veym avuy en dia y que no haviam vistes mai, y que Deu no heu permetat han de tirà el mon à fons.

—¿Y tot axò los digué, seño Vicari?

—Y encara més: perque no sé que va essè, ses paraules me venian à roys. Y còm tocarem es diaris si que n'hi va havé d'encarnat y blau. Y los deya: ¿vòl dí s'hòmo per sèbre, ha de lletgí diaris? ¿y còm s'ho feyan altre temps que no n'hi havia? ¿Còm s'arreglan Salomó y Seneca y tants d'hòmos sabuts còm en temps primé alenavan? Y aquests de diaris no'n devian lletgí cap y eran tan el diantre per sebrerhò desllatigà tot! ¿O eran uns etsèros per vòltors aquests cap-pares? ¿ja sabeu més qu'ells? Y escoltaumè: ¿qu'es sa sabiduria? ¿Per ventura no es aquella cosa que mos mostra la veritat que mos interessa sèbre? ¿O vos feys contes que sabiduria, es sèbre còses y còses d'aquí y d'allà, seuse porernè trèure gens de profit? axò es esse calaixos de sastre y no hòmos sabuts. Hòmos sabuts son aquells que saben còm s'han de governar per fé ca-séua, per alcansá la benaventuransa en la terra y en lo Cèl. Aquesta es sa verdadera sabiduria: sèbre passà p'el mon, afinà es camí del Cèl y essè ditxós per tot una eternitat: axò es sèbre de bòndeveres: tot lo demés son viòles. Ydò, bé, ja hont s'aprèn aquesta sabiduria?... già n'es diaris? già n'es cassinos? Ferm: ahont s'aprèn es à l'Iglesia, à n'es sermons, à ses escoles ben muntades y en llòch pús. ¿Y qui sab més, nòltros, ó es nòstros pares, suposat que deys qu'hem adelantat tant y tant? Es nòstros pares sabian tots sa Doctrina cristiana p'és cap des dits, s'Evangèli y ses retgles del seu ofici, per lo mateix; de l'Escriptura lo principal; sabian còm es pare nòstro moltes de vides de Sants en llòch de moltes mentides? ¿y ara digaumè, que sabeu? Si à tal banda n'hi ha un qu'es caygit mort; si han tomat es Ministèri; si es francés cerca ses pessigòyes à s'aleman; si s'inglés está girat à n'es ponent ó à n'es llevant. Y en treurervòs d'aquestes fatalleries, bona nit cent sòus, ja no'n sabeu palada. ¿Y axò es es sèbre? ¿y axò es havé avansat, havermòs ilustrats y havé ubert els uys?... Sa vòstra coua. A veure quin pèste es sèbre vòstro; a veure amb à que se resol; a veure quin profit vos dona; que vos trèu? Quant es bon ver es sèbre des nòstrcs pares tot era grà, era ór: es vòstro tot paya, tot llauna; paya qu'es vent la s'en dí, per axò sou tan bons de fé girà; llauna que no més lluhu; per axò feys molta planta y sou grans Iglesies pòchs perdohs:

—¡Jesús, seño Vicari, que m'hauria agrat esserhí! Però, bé, ¿que digueren En Pala-vergués y En Penèl-lo?

—Qu'heu diga En Batista que digueren.

—Es que son uns bañòtes y no hey ha qui los entr.

—Y si, desenganauvòs el sen Corem: si s'ase no vòl beure no hey ha que siulà. Aquests hòmos s'han pensat que ningú va bé més qu'ells, y si Sant Pere mateix devallàs del Cèl, no los faria girà.

—¡Tot sìa per Deu, seño Vicari! ¡quins pòbres errats de contes!

—No hey ha més que pregá à Deu que los tòch el còr à veure si es convertiràn.

—¡Ja podrà fè aquest miracle el Bòn-Jesús y al manco viuriàm à plè!

—Ell à n'aquest mon sempre hem de tení.

—Y meèm, ¿qu'hey farèm?

—Paciència, perque Deu ho vòl: sobre tot, ell ja som à la vila.

—Deu está cansat el seño Vicari de tant de conversà.

—Ell un ja hey està fet: vaja, jò vos deixaré, bona gent: comanaunè à Deu.

—Vostè mos hi ha de comanà que li lleu més. Bona nit, tenga, ydò, seño Vicari.


—Bona nit, el sen Corem. Adios, Batista: comendacions à tots els de cavòstra.

—Ja farà lo mateix a casa séua.

Y els dos jornalers s'en van à retirar y es Vicari à l'Iglesia à passà la Corona.

Y ara, vòltros, lectors de L'IGNORANCIA, anauvosnè allà ahont voldreu mètress no sìa à cap part dolenta, y teniula present à n'aquesta convèrsa, perque'l seño Vicari no té rues à sa llengo y en diu qualcuna que val milies.

JORDI DES RECÓ.



LA JOVE IGNORANCIA está de dòl. En Francesch Gomila, aquell jove senzill, prudent y de conducta sa més bona, que tant se feya estimà per sa séua modestia y p'els seus sentiments generosos, ha passat à millor vida. Era un atòt d'un enteniment clà, d'un còr sensible y d'un esteriò simpàtic, encara que cridas poch s'atenció de la gent. Ses lletres mallorquines podian esperar molt d'ell. Ses columnes d'aquest setmanari están plenes d'escrits seus que donan à coneixe es seu talent còm a prosista y còm à poeta. A continuació publicam una de ses pòques poesies que tenia preparades per honrà ses nòstres columnes. Sabèm que té alguna obra escrita digna de sa llum pública que farèm coneixe qualche dia.

¡Que Deu li haja donat sa corona eterna de la glòria!

LA BARQUETA DE LA VIDA.

A platja ben tranquila,
La mar còm un mirall,
Xalesta la barquetá
Comènsa à navegar.

L'onada renouera
No axéca pús lo cap;
El vent qu'abans busava
Sa fòrça vā minvant.

El Cèl y la Natura
Gojosos van donant
Colors y dols sonriure
P'els uys enamorats.

La barca es tota nòva,
Pintada està de blanch;
Y blanques son les vèles
Que'n l'ayre's van issant.

La popa coronada
De flòrs y de señals,
Banderes totes ròtges
Envèja del coral.

Corrent per l'ampla via
Tes vèles aixemplant,
Fent còua platejada
Traspasses la canal.

Arribes à la còsta,
Embarques tos infants,
Y cantes amb tendresa
Del còr lo dols aymar.

Fugint à la ventura;
Tremoles als esgards
Del buf de la tempesta,
Bonansa suspirant.

El vent de l'esperança
Tes vèles vā forsant,
Jamègues si sòls penses
Amb l'aspre desengany.

Les ones si s'axécan,
Si sible lo Mestral,
Si rompan y fan dernes
Les peñes del voltant;

La barca còm qu' es nòva,
Y braus els seus infants,
Y fòrça y enginy ténen,
Per batre ruina aytal;

La barca desafia,
Coratge vomitant,
Els crits de les onades
Y avenchis del temporal.

El Cèl ja's pòsa negre,
Els nùbols van tronant;
L'escuma de les ones
Traspassa el puig més alt.

¡Socors! eridan d'enfòra;
Se sènten plòrs d'infants.
La barca de la vida
Se cruix amb els embats.

Bramula la ventada;
La còsta singlotant
Jamèga tot plorosa
Batuda p'el canal.

De lluñ y desira
La barca es veu botar;
Les vèles esquinsades,
Corrent per dins fondals.

La nit tot' endolada
S'acosta amb molt breu pas,
Tempesta sense'l dia
El còr fa tremolar.

La nau plena d'angoixa
Socors ne vā implorant,
El llum de l'esperança
Pèr pòch no s'ha apagat.

¡La nit qu' es de faresta!
¡El Cèl qu' es d'inhumá!
¡Els llamps còm resplandeixen
Amb tintes de morat!

Els crits de la barquetá
No s'ouen més enllá,
Dins ella se confonen
Udolls y plòrs y clams.

La barca bé jamèga,
Sa fòrça ha perdut jà,
Sa veu li ha tornat aspre,
El còr li va mancant.

Més jay! que'l jorn s'acosta,
La llum se'n ha escampat,
Vermelles illuminaria
Encènen per Llevant.

Els nùbols tots se rompen,
El mar resta callat,
El vent qu' antes xordava
Sa mòrt ne va siulant.

El Cèl abans tot nègre
Es are pur y blau,
Abans tot n'eran sombres
Mes ara claretat.

Verdesa encàtisada
Planures van mostrant,
L'alegre marinencia
Sonriu amb dols mirar.

La ròca més faresta
Que tant eridava abans,
Es ara el sòl refugi
De la retuda nau.

Després de la tempesta
La barca fa les paus,
La barca de la vida
No s'escaliva may.

Corrent per la ventura
Apenas près descans,
Traspassa falaguera
Lo llarch de la canal.

Infants qu' abans ploravan
Sentint del mar els brams,
Sonriuen tot gojosos
Ni pensan en demà.

Avuy la barca es nòva,
Te fòrça per lluytar,
Mes jay! qu' els temps prest mudan
Y el góig se torna plant.

La barca es torna vella,
Vells tornan els infants,
Els brassos de més gènit
Flaquesa esdevindrán.

Les ones serán sempre
Tal volta més que may,
Aquelles qu' engloxeixen
Les barques y els infants.

Els vents pòt ser no mudan,
Pòt ser retornarán
A rompre vèles blanques
Moguent udolls y brams.

L'escuma de les ones
Tal volta pujará
Faresta dalt les torres
Passant lo puig més alt.

Y els nùbols que forjavan
Els trists colors del llam
Qui sab si forjan are
Torrents de tempestats.

Mes jay! que la barquetá
Tranquila corre ja
Y ni els records l' aturan
Ni pensa amb lo d' abans.

Després de la tempesta
Se'n vé lo jorn més clar;
Després de la bonansa
Retorna el temporal.

¡Els anys que prest se passan!
¡Còm corren els jornals!
Abí la barca nòva
Lleujera y el cap alt:

Corrent per l'ampla via
Ses vèles aixemplant
Fent còua platejada
Traspassá la canal.

Avuy ja malanada!
Retuda ensá y enllá,
Còm vella malaltissa
Ningú n' ha pietat.

Ben prest desfèta y tròssos
El fòch li acostarán
Y vòra la marina
Fogata esdevindrà,

Després qu' alta fumera
La barca haurá cremat
Veynats sempre envejosos
Encara'n folgarán:

De barca falaguera,
D'infants valents y braus,
De vèles totes blanques,
De còr fets per la mar,

No'n queda més que cènra
Que pronte esparjirà
L' Olvid que fòrt ne bufa
Més fort que lo Mestral.

† F. G

XEREMIADES.

Rebèrem una atenta invitació de la *Union Obrera Balear* que son digne President Don Félix Mateu y Domeray, mos convida à ses funcions qu' ha de donà aquests derrers dies.

Agrahim s' atenció de tot bòn còr.

* *

També hem estats convidats per Don Toni Bisañes, President del *Porvenir del Obrero*, per anà à tots els balls de s' Hostalet. Li donam les gracies, y procurarem assistirhí.

**

S' empedregat d' es carré de Sant Miquèl va en devant. Allá si fa feyna de dia y de vellada. Axò es lo que mos plau, seño Batle; axò, activitat, ja qu' à Mallorca som tan pòch amichs d' ella. Però alerta que per ferhó depressa heu fassèm malament y de pòca durada.

**

S' altre dia posáren retgit à n'els atlòts. ¿Quant ne posarán à n'els carreteros? ¿Quant ne posarán també à n'els cans?

LLAMENTACIONS

d' UN PISAVERDE VAGO Y DESAPLICAT
QUANT SE TOPA AMB SOS 40 AÑS DE SA SÉUA EDAT

~~~~~

Som siy d' un arrendadó,  
D' una fortuna mitjana;  
Y he sortit tant tarambana  
Que m' escarruf de dirhó.  
Germanets, escoltauhó,  
Per vòltros es que crit fòrt:  
*A mí, es remey que me queda*  
*Es plorá sa méua sòrt.*

~~~~~

Tenía sobre dotze anys
Quant m' en vaix vení à Ciutat;
Prech à Deu no hagués trobat
P' es camí més que barrañs.
Perqu' ara es mèus desengañs
Me ténen sense conhòrt.
A mí, es remey que me queda
Es plorá sa méua sòrt.

~~~~~

May sabia sa llissó;  
Es mestre no l' m' escoltava;  
Y el mes de Juny s' entrègava  
Amb una suspensió.  
Si plòr ara en tench rahó  
Quant d' aquell temps me recòrt.  
*A mí, es remey que me queda*  
*Es plorá sa méua sòrt.*

~~~~~

Ni som bò per llauradó,
Per sastre, ni sabaté,
Calatraví, ni barbé,
Tampòch puch essé señó.
Puis lo que puch sé milló
Dí sempre fins à la mòrt:
A mí, es remey que me queda
Es plorá sa méua sòrt.

~~~~~

No sé com goñarmè es pá;  
Lladre, jò no u' som encara;  
Per pò que no m' tanquen frare,  
Del convent del Olivá. (1)

(1) Es Presili.

Més tart que resultarà  
Quant sa fam pitjará fòrt?  
*A mí, es remey que me queda*  
*Es plorá sa méua sòrt.*

—

Ara recòrt molt plorós,  
Fent mon còr un gran esglay,  
Que l' temps, tresdr preciós  
Passa; y no torna jamay.  
Em mir dins aquest miray  
Y quant me veix, crit més fòrt:  
*A mí, es remey que me queda*  
*Es plorá sa méua sòrt.*

MESTRE GRINOS.

### EPIGRAMES.

Capellé era En Nadal;  
Maldement tot el mon corres  
No trobarás cap mortal  
Còm ell més amich de gorres.

Si 'ns obliga à dejuná  
A n' es vintiun anys, Deu,  
¿Còm no dejunes, Andreu?  
—Perque trenta n' he fets já.

ECSEMÉ.

### CRIDES.

### CALENDARIS DE L' IGNORANCIA

Se fa present à tothòm y à tota persona que no tengua encara el pròndòstich de L'IGNORANCIA que ja'n quedan pòchs etsemplars, y que vajen a comprarlo abans de que s' acapian.

Tenda d' articles d' escritori y dibníx

d' ELS

HEREUS DE DON GABRIEL ROTGER,  
CADENA DE CORT, 11, PALMA.

En PAPÉ y SORBES trobarán de venta ses classes sigüents:

PAPÉ DE FIL ó DE BARBA, per escriure, de classe superiò, y d' ordinari per borradós ó per embolicàt.

PAPÉ PER CARTES DE COMERS, retxat, cuadrícules, blanch, blau, verdós, etc., etc., y es nòu PAPE PLEGAMÍ.

PAPÉ PER CARTES, llís, retxat ó de cuadrets blançs y de colòs, amb pintures representant animals, barques, carrils, flòrs, etc., etc.; anglès satinat ó amb llustre, mate ó gratallós; de variades formes y tamañs.

SOBRES PER CARTES, d' un, dos, tres y quatre doblecs, per oficis, esqueles, tarjetas, etc. blançs y de colò.

SOBRES DE TELA, molt aproposit per enviá pàpers y documents à fòra Mallorca.

SOBRES DE COLÒS, baratos, pròpi per ses cases de comers; els quals se timbran à dita tenda per un mòdich preu.

NOTA. Se timbra es papé amb inicials de relleu, *gratis*, à ses personnes que l' comprin à dit establiment; y cifres amb colòs ó bé amb membretes p' es prèu de dues pessetes es cent fuys.

### PORROS-FUYES.

#### SOLUCIONS À LO DES NÚMERO PASSAT.

GEROGLIFICH.—*Es bòu pe sa baña y s'nomo pe sa paraula.*

SEMBLANSES.—1. *En que n' hi ha de flòs.*

2. *En que tenen es colls tòrt.*

3. *En que no més tenen un uy.*

4. *En que duen es vestit esquinsat.*

XARADA.....—*Ca-so-la.*

CAVILACIÓ....—*Camps.*

FUGA.....—*El mon no es fet amb un dia.*

ENDEVINAYA.—*Una carta.*

#### GEROGLIFICH.

I diné d Pigota I ♡ ♢ ♣ ♤ ♥ de M plá S T

#### SEMBLANSES.

1. *¿En que s'assembla un capellé à un violí?*

2. *¿Y un capellé à n' es sabó?*

3. *¿Y capell à un colom?*

4. *¿Y es capells à n' els hòmos?*

#### TRIANGUL DE PARAULES.

: : : : :  
: : : : :  
: : : : :  
: : : : :  
: : : : :

Omplí aquests pichs amb lletres que lletgides diagonalment y de través, digan: sa 1.ª retxa, lo que té una fruta; sa 2.ª, un llinatge; sa 3.ª, un empleo militar; sa 4.ª, un temps d' un verb; sa 5.ª, un animal domèstich; y sa 6.ª, una lletra.

UN PETISCURRIS.

#### XARADA

Primera y segona

Per menjá calent

Es fet aproposit

Bé ó malament;

Però sa tercera

Es refresh brunent;

Y es tot una còsa

Qu' enriquicix la gent.

MESTRE GRINOS.

#### CAVILACIÓ.

#### LO GERMAN

Compòndre amb aquestes lletres un llinatge.

PANCHO PANCHITO PANCHOTE.

#### FUGA DE CONSONANTS.

ui a.a.a..a .o. .e... .a..a

ECSEMÉ.

#### ENDEVINAYA.

Tench fòrsa còm mil y ú,

Son músich, metge, de tot;

D' una illa à s' altre amb un bot

Pas, y may m' ha vist ningú.

(Ses solucions dissapte qui vé si som vius.)

9 FEBRÉ DE 1884

Estampa d' En Pere J. Gelabert.